

940.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG", broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. marta 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, STAVLJANJU VAN SNAGE ČLANOVA 2., 3. I 3.a ZAJEDNIČKE POZICIJE SAVJETA 2001/931/ZVBP O PRIMJENI POSEBNIH MJERA U BORBI PROTIV TERORIZMA I STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE (ZVBP) 2025/1577 I ODLUKE (ZVBP) 2026/421

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere za borbu protiv terorizma, stavljanju van snage članova 2., 3. i 3.a Zajedničke pozicije Savjeta 2001/931/ZVBP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i stavljanju van snage Odluke (ZVBP) 2025/1577 i Odluke (ZVBP) 2026/421, koje su utvrđene:

1) odlukom Savjeta Evropske unije 2026/455/ZVBP od 26. februara 2026. godine, kojoj se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativom Evropske unije 2026/456 od 26. februara 2026. godine, kojoj se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluke iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32026D0455> od 26. februara 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulative iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32026R0456> od 26. februara 2026. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluke i regulative iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati na neodređeno vrijeme.

Ako Savjet Evropske unije donese odluku o izmjeni perioda iz stava 1 ovog člana ili o prestanku primjene međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih aktima Evropske unije uvedenih ovom odlukom, ova odluka će se primjenjivati do roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluke i regulative iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluke i regulative iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-985/2

Podgorica, 19. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2026/455**od 26. februara 2026.**

o restriktivnim mjerama za borbu protiv terorizma, stavljanju van snage Člana 2., 3. i 3.a Zajedničke pozicije Savjeta 2001/931/ZVBP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i stavljanju van snage Odluke (ZVBP) 2025/1577 i Odluke (ZVBP) 2026/421

Član 1.

1. Za potrebe ove Odluke, „terorističko djelo” znači jedno od sljedećih namjernih djela koje, s obzirom na svoju prirodu ili kontekst, može nanijeti ozbiljnu štetu državi ili međunarodnoj organizaciji i koje se prema nacionalnom pravu utvrđuje kao krivično djelo počinjeno s ciljem da:

- i. značajno zastraši stanovništvo; ili
- ii. protivzakonito prisili neku vladu ili međunarodnu organizaciju da izvrši neki čin ili da odustane od njegova izvršenja; ili
- iii. ozbiljno destabilizuje ili uništi temeljne političke, ustavne, ekonomstvene ili društvene strukture neke države ili međunarodne organizacije:
 - (a) napadom na život osobe kojim se može prouzrokovati smrt;
 - (b) napadom na fizički integritet osobe;
 - (c) otmicom ili uzimanjem talaca;
 - (d) uzrokujući uništavanje širih razmjera vladinih ili javnih zgrada, sistema prevoza, infrastrukturnih sistema, uključujući i informacijske sustave, fiksne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnih mjesta ili privatne imovine, uz moguće ugrožavanje ljudskih života ili uzrokovanje većih ekonomskih gubitaka;
 - (e) otmicom vazduhoplova, brodova i ostalih sredstava javnoga ili robnog prevoza;
 - (f) proizvodnjom, posjedovanjem, pribavljanjem, prevozom, isporukom ili upotrebom eksploziva ili oružja, između ostalog hemijskog, biološkog, radiološkog ili nuklearnog oružja te istraživanjem i razvojem hemijskog, biološkog, radiološkog ili nuklearnog oružja;
 - (g) ispuštanjem opasnih tvari, ili uzrokujući požare, eksplozije ili poplave čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;
 - (h) ometanjem ili prekidanjem snabdijevanja vodom, strujom ili bilo kojim drugim osnovnim prirodnim resursom čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;
 - (i) prijetnjama počinjenja bilo kojeg od djela navedenih od (a) do (h);
 - (j) upravljanjem terorističkom grupom;

(k)učestvovanjem u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pribavljanje podataka ili materijalnih izvora, ili finansiranje njezinih aktivnosti na bilo koji način uz punu svijest o tome da će takvo učestvovanje doprinijeti kažnjivoj djelatnosti grupe;

(l)nezakonitim ometanjem sistema ili prijetnjom da će se počiniti nezakonito ometanje sistema, kako je navedeno u članu 4. Direktive 2013/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta [\(4\)](#) u slučajevima u kojima se primjenjuje Član 9. stav 3. ili Član 9. stav 4. tačka (b) ili (c) te direktive i nezakonito ometanje podataka ili prijetnja da će se počiniti nezakonito ometanje podataka, kako je navedeno u članu 5. te direktive u slučajevima u kojima se primjenjuje Član 9. stav 4. tačka (c) te direktive;

2. Za potrebe stava 1., „teroristička grupa” znači strukturisana grupa koja se sastoji od više od dvije osobe, koja je osnovana u određenom razdoblju te koja sporazumno djeluje u počinjenju terorističkih djela. „Strukturisana grupa” znači grupa koja nije nasumice osnovana za neposredno počinjenje terorističkog djela i koja ne treba nužno imati formalno definisane uloge za svoje članove, stalno članstvo niti izgrađenu strukturu.

Član 2.

1. Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu, u posjedu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno, fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata koji počinje ili pokušavaju počiniti teroristička djela ili u njima učestvuju, ili pomažu pri počinjenju terorističkih djela, kako su navedeni u Prilogu I.

2. Popis u Prilogu I. sastavlja se na osnovu točnih podataka ili materijala iz odgovarajuće dokumentacije koja ukazuje na to da je nadležno tijelo donijelo odluku u vezi s tim fizičkim ili pravnim licima, grupama i subjektima, u vezi s pokretanjem istrage ili kaznenog progona za terorističko djelo, za pokušaj počinjenja, učestvovanje, ili pomaganje pri počinjenju takvog djela, na osnovu ozbiljnih i vjerodostojnih dokaza ili indicija, ili na osnovu osuda za takva djela.

3. Za potrebe stava 2., „nadležno tijelo” znači pravosudno tijelo ili, ako pravosudna tijela nisu nadležna za područje obuhvaćeno tim stavom, ekvivalentno tijelo nadležno za to područje.

4. Zamrzavaju se sva sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su ili u posjedu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno:

(a)pravnih lica, grupa ili subjekata koji su u vlasništvu ili pod kontrolom, direktno ili indirektno, fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I.;

(b)fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata koji djeluju u ime ili po nalogu fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I.;

(c) vodećih članova pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I.; ili

(d)fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata povezanih s fizičkim ili pravnim licima, grupama ili subjektima navedenima u Prilogu I., među ostalim:

- i. učestvovanjem u finansiranju terorističkih djela koja su počinile fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekti navedeni u Prilogu I., u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
- ii. učestvovanjem u planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju terorističkih djela koja su počinile fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekti navedeni u Prilogu I., u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
- iii. pružanjem ili pohađanjem terorističke obuke, kao što je poduka koja se odnosi na oružje, eksplozivne naprave ili druge metode ili tehnologije, u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I.; ili
- iv. učestvovanjem u regrutovanju u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata za potrebe planiranja, olakšavanja, pripreme ili počinjenja terorističkih djela navedenih u Prilogu I.

kako su navedena u Prilogu II.

5. Fizičkim ili pravnim licima, grupama i subjektima navedenima u prilogima I. i II. zabranjeno je direktno ili indirektno davati na raspolaganje ili u korist bilo kakva finansijska sredstva ili ekonomske izvore.

6. Izuzetno od st. 1., 4. i 5., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su dotična finansijska sredstva ili ekonomski izvori:

- (a) potrebni za osnovne izdatke osoba navedenih u prilogima I. i II. i njihovih uzdržavanih članova porodica, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteke, lijekove i zdravstvenu njegu, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;
- (b) namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;
- (c) namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili redovitog upravljanja njima;
- (d) potrebni za izvanredne troškove, pod uslovom da je dotično nadležno tijelo najmanje dvije sedmice prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima na osnovu kojih smatra da bi trebalo izdati određeno odobrenje; ili
- (e) namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena službenim potrebama diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu ovog stava u roku od dvije sedmice od takvog odobrenja.

7. Izuzetno od st. 1. i 4., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- (a) finansijska sredstva ili ekonomski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt iz st. 1. i 4. uvršteni na popis iz Priloga I. ili Priloga II., ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije tog datuma, na taj datum ili nakon njega;
- (b) finansijska sredstva ili ekonomski izvori upotrijebit će se isključivo za namirenje tražbina koje su takvom odlukom osigurane ili priznate kao valjane, uz ograničenja utvrđena primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve tražbine;
- (c) odluka nije u korist fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekta koji su navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II.; i
- (d) priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu ovog stava u roku od dvije sedmice od takvog odobrenja.

8. St. 1. i 4. ne sprečava se fizičku ili pravnu osobu, grupu ili subjekt uvrštene na popis da izvrše plaćanje dospjelo na osnovu ugovora sklopljenog prije uvrštenja te fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekta na popis, pod uslovom da je odgovarajuća država članica utvrdila da plaćanje, direktno ili indirektno, ne prima fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt iz st. 1. ili 4.

9. Stav 5. ne primjenjuje se na priliv na zamrznute račune na ime:

- (a) kamata ili drugih prihoda po tim računima, pod uslovom da takve kamate ili drugi prihodi i dalje podliježu mjerama predviđenima u st. 1. i 4.;
- (b) plaćanja dospjelih na osnovu ugovorâ, sporazumâ ili obaveza koji su sklopljeni odnosno nastali prije datuma od kojeg ti računi podliježu mjerama predviđenima u st. 1., 4. i 5., pod uslovom da takva plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u st. 1. i 4.; ili
- (c) plaćanja dospjelih na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici, pod uslovom da takva plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u st. 1. i 4.

10. Stavci 1., 4. i 5. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ni na pružanje robe i usluga koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i te druge aktivnosti provode:

- (a) Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela te njihove specijalizovane agencije i s njima povezane organizacije;
- (b) međunarodne organizacije;
- (c) humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;
- (d) bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice,

- drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;
- (e) organizacije i agencije kojima je Unija izdala sertifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica sertifikovala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;
- (f) specijalizovane agencije država članica;
- (g) zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, društva kćeri ili implementacioni partneri subjekata iz tač. od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

11. Ne dovodeći u pitanje stav 10. i izuzetno od st. 1., 4. i 5. nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili pružanja potpore drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

12. Ako u roku od pet radnih dana od datuma primitka zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 11. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdano.

13. Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu stava 11. u roku od četiri tjedna od izdavanja takvog odobrenja.

Član 3.

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili tranzit kroz njega fizičkim osobama koje počinu ili pokušavaju počinuti teroristička djela ili u njima učestvuju, ili pomažu pri počinjenju terorističkih djela, kako su navedeni u Prilogu III.

2. Popis u Prilogu III. sastavlja se na osnovu točnih podataka ili materijala iz odgovarajuće dokumentacije koja ukazuje na to da je nadležno tijelo donijelo odluku u vezi s tim fizičkim ili pravnim licima, grupama i subjektima, u vezi s pokretanjem istrage ili kaznenog progona za terorističko djelo, za pokušaj počinjenja, učestvovanje, ili pomaganje pri počinjenju takvog djela, na osnovu ozbiljnih i vjerodostojnih dokaza ili indicija, ili na osnovu osuda za takva djela.

3. Za potrebe stava 2., „nadležno tijelo” znači pravosudno tijelo ili, ako pravosudna tijela nisu nadležna za područje obuhvaćeno tim stavom, ekvivalentno tijelo nadležno za to područje.

4. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega:

- (a) fizičkih lica koje djeluju u ime ili po nalogu fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I. ili Prilogu III.;
- (b) vodećih članova pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I.; ili

(c) fizičkih lica povezanih s fizičkim ili pravnim licima, grupama ili subjektima navedenima u Prilogu I. ili Prilogu III., među ostalim:

- i. učestvovanjem u finansiranju terorističkih djela koja su počinile fizičke ili pravne lica, grupe ili subjekti navedeni u Prilogu I., u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
- ii. učestvovanjem u planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju terorističkih djela koja su počinile fizičke ili pravne lica, grupe ili subjekti navedeni u Prilogu I., u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
- iii. pružanjem ili pohađanjem terorističke obuke, kao što je poduka koja se odnosi na oružje, eksplozivne naprave ili druge metode ili tehnologije, u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata navedenih u Prilogu I. ili Prilogu III.; ili
- iv. učestvovanjem u regrutovanju u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata za potrebe planiranja, olakšavanja, pripreme ili počinjenja terorističkih djela navedenih u Prilogu I. ili Prilogu III.

kako su navedeni u Prilogu IV.

5. St. 1. i 4. ne obvezuje se državu članicu da vlastitim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.

6. St. 1. i 4. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima državu članicu obvezuje međunarodno pravo, i to:

- (a) kao zemlju domaćina međunarodne međuvladine organizacije;
- (b) kao zemlju domaćina međunarodne konferencije koju su sazvali Ujedinjene nacije ili međunarodne konferencije koja se održava pod njihovim pokroviteljstvom;
- (c) u okviru multilateralnog sporazuma o dodijeljenim povlasticama i imunitetima; ili
- (d) na osnovu Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikan) i Italija.

7. Stav 6. primjenjuje se i u slučajevima u kojima je država članica zemlja domaćin Organizacije za Evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

8. Savjet se propisno izvješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na osnovu stava 6. ili 7.

9. Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih na osnovu stava 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog sudjelovanja na međuvladinim sastancima ili sastancima koje promiče Unija ili kojima je Unija domaćin ili kojima je domaćin država članica koja predsjedava OEBS-om, a na kojima se vodi politički dijalog kojim se direktno promiču politički ciljevi mjera ograničavanja.

10. Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih na osnovu st. 1. i 4. ako je ulazak ili tranzit potreban zbog provedbe sudskog postupka a ili izvršenja sudske kazne u ustanovi za zadržavanje u državi članici.

11. Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stava 9. ili 10. o tome u pisanom obliku obavještava Savjet. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedan ili više članova Savjeta podnese prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Savjeta podnese prigovor, Savjet kvalifikovanom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

12. Ako država članica na osnovu stava 6., 7., 9., 10. ili 11. odobri ulazak na svoje državno područje ili tranzit kroz njega fizičkim osobama navedenima u Prilogu III. ili Prilogu IV., odobrenje se strogo ograničava na svrhu za koju je dodijeljeno i na fizičke osobe na koje se direktno odnosi.

Član 4.

1. Savjet, odlučujući jednoglasno na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”), odlučuje o uspostavi i izmjeni popisa iz priloga I., II., III. i IV.

2. Savjet svoju odluku iz stava 1., kao i obrazloženja, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnom licu, grupi ili subjektu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, čime se dotičnoj fizičkoj ili pravnom licu, grupi ili subjektu pruža mogućnost očitovanja.

3. Ako se podnesu očitovanja ili predoče važni novi dokazi, Savjet preispituje svoju odluku iz stava 1. i o tome obavještava dotičnu fizičku ili pravnu osobu, grupu ili subjekt.

Član 5.

Prilozi I., II., III. i IV. sadržavaju informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata, ako su te informacije dostupne. Kad je riječ o fizičkim osobama, takve informacije mogu uključivati: imena i pseudonime; datum i mjesto rođenja; državljanstvo, broj putovnice i broj lične iskaznice; pol, adresu, ako je poznata; i funkciju ili zanimanje. Kad je riječ o pravnim licima, grupama ili subjektima, takve informacije mogu uključivati: nazive; mjesto i datum upisa u registar; broj upisa u registar; i mjesto poslovanja.

Član 6.

1. Savjet i Visoki predstavnik mogu obrađivati lične podatke kako bi obavili svoje zadaće na osnovu ove Odluke, a naročito:

(a) kad je riječ o Savjetu, pri pripremi izmjena i izmjenama priloga I., II., III. i IV.;

(b) kad je riječ o Visokom predstavniku, pri pripremi izmjena priloga I., II., III. i IV.

2. Savjet i Visoki predstavnik mogu, kada je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke u vezi s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis te u vezi s osuđujućim presudama u kaznenim stvarima ili sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu priloga I., II., III. i IV.

3. Za potrebe ove Odluke Savjet i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu člana 3. tačke 8. Regulative (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta

i Savjeta ⁽⁵⁾ kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na osnovu te Regulative.

Član 7.

1. Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cjelosti ili djelimično, uticale mjere uvedene ovom Odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jamstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, naročito finansijskog jamstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) fizička ili pravna lica, grupe ili subjekti navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II.;

(b) bilo koja fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata iz tačke (a) ili u njihovo ime.

2. U postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavom 1. na fizičkoj je ili pravnom licu, grupi ili subjektu koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3. Ovim članom ne dovodi se u pitanje pravo fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata iz stava 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obaveza u skladu s ovom Odlukom.

Član 8.

Zabranjuje se svjesno ili namjerno učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilazjenje zabrana utvrđenih u ovoj Odluci.

Član 9.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima predviđenima u ovoj Odluci.

Član 10.

1. Ova se Odluka redovito preispituje. Imena fizičkih ili pravnih lica, grupa i subjekata uvrštenih na popise u prilogima I., II., III. i IV., redovito se preispituju, a najmanje jednom u šest mjeseci, kako bi se osiguralo postojanje razloga njihova zadržavanja na popisu u tim prilogima.

2. Iznimke iz člana 2. st. 8. i 9. redovito se preispituju, a najmanje svakih 24 mjeseci ili na hitan zahtjev države članice, Visokog predstavnika ili Komisije nakon što je došlo do bitne promjene okolnosti. Član 2. stav 8. primjenjuje se do 22. februara 2027.

Član 11.

1. Članci 2., 3. i 3.a Zajedničke pozicije 2001/931/ZVBP stavljaju se izvan snage.

2. Upućivanja na odredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na odgovarajuće odredbe ove Odluke i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.
3. Odluka (ZVBP) 2025/1577 i Odluka (ZVBP) 2026/421 stavljaju se izvan snage.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.
Sastavljeno u Briselu 26. februara 2026.

Za Savjet
Predsjednik
M. DAMIANOS

[Prilozi](#)

REGULATIVA SAVJETA (EU) 2026/456**od 26. februara 2026.**

o izmjeni Regulative (EZ) br. 2580/2001 o posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih lica i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i stavljanju van snage Implementacione Regulative (EU) 2025/1578 i Implementacione Regulative (EU) 2026/420

Član 1.

REGULATIVA (EZ) br. 2580/2001 mijenja se kako slijedi:

1.Član 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 1.

Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:

- (a),zahtjev' znači svaki zahtjev, nezavisno od toga je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove Regulative, koji se temelji na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom, a posebno:
 - i.zahtjev za ispunjenje bilo koje obaveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;
 - ii.zahtjev za produženje dospijeca ili plaćanje obveznice, finansijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;
 - iii. zahtjev za naknadu štete u vezi s ugovorom ili transakcijom;
 - iv. protivzahtjev;
 - v.zahtjev za priznavanje ili izvršenje, među ostalim i postupkom egzekviture, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, nezavisno od toga gdje su doneseni;
- (b),ugovor ili transakcija' znači sve vrste transakcija nezavisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadržavaju jedan ili više ugovora ili sličnih obaveza među istim ili različitim strankama; u tu svrhu ,ugovor' uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno finansijsko jamstvo ili finansijsku odštetu, i kredite, nezavisno od toga jesu li pravno nezavisni, kao i sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;
- (c),nadležna tijela' znači nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

- (d),ekonomski izvori' znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja finansijska sredstva, ali se može upotrijebiti za pribavljanje finansijskih sredstava, robe ili usluga;
- (e),zamrzavanje ekonomskih izvora' znači sprečavanje upotrebe ekonomskih izvora s ciljem stjecanja finansijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, među ostalim prodajom, davanjem u najam ili stavljanjem pod hipoteku;
- (f),zamrzavanje finansijskih sredstava' znači sprečavanje svakog premještanja, prijenosa, izmjene, upotrebe finansijskih sredstava, pristupa ili raspolaganja finansijskim sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, svojstva, odredišta ili neke druge promjene kojom bi se omogućilo korištenje finansijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;
- (g),finansijska sredstva' znači finansijska imovina i koristi bilo koje vrste, među ostalim:
- i.novac, čekovi, novčana potraživanja, mjenice, platni nalozi i drugi platni instrumenti;
 - ii.depoziti u finansijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugovi i dužničke obaveze;
 - iii.vrijednosni papiri i dužnički instrumenti kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o finansijskim izvedenicama;
 - iv.kamate, dividende ili drugi prihodi od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine;
 - v.kredit, prava prijeboja, jamstva, garancije za dobro izvršenje posla ili druge finansijske obaveze;
 - vi. akreditivi, teretnice, kupoprodajni ugovori;
 - vii.dokumenti kojima se dokazuje udio u finansijskim sredstvima ili finansijskim izvorima;
- (h),područje Unije' znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor o Evropskoj uniji (UEU), u skladu s u njemu utvrđenim uslovima, uključujući njihov zračni prostor;
- (i),terorističko djelo' znači jedno od sljedećih namjernih djela koje, s obzirom na svoju prirodu ili kontekst, može nanijeti ozbiljnu štetu državi ili međunarodnoj organizaciji i koje se prema nacionalnom pravu utvrđuje kao krivično djelo počinjeno s ciljem da:
- i. značajno zastraši stanovništvo;
 - ii.protivzakonito prisili neku vladu ili međunarodnu organizaciju da izvrši neki čin ili da odustane od njegova izvršenja; ili
 - iii.ozbiljno destabilizuje ili uništi temeljne političke, ustavne, ekonomske ili društvene strukture neke države ili međunarodne organizacije:
- (a) napadom na život osobe kojim se može prouzrokovati smrt;

- (b) napadom na fizički integritet osobe;
 - (c) otmicom ili uzimanjem talaca;
 - (d)uzrokujući uništavanje širih razmjera vladinih ili javnih zgrada, sistema prevoza, infrastrukturnih sistema, uključujući i informacijske sustave, fiksne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnih mjesta ili privatne imovine, uz moguće ugrožavanje ljudskih života ili uzrokovanje većih ekonomskih gubitaka;
 - (e)otmicom vazduhoplova, brodova i ostalih sredstava javnoga ili robnog prevoza;
 - (f)proizvodnjom, posjedovanjem, pribavljanjem, prevozom, isporukom ili upotrebom eksploziva ili oružja, između ostalog hemijskog, biološkog, radiološkog ili nuklearnog oružja, te istraživanjem i razvojem hemijskog, biološkog, radiološkog ili nuklearnog oružja;
 - (g)ispuštanjem opasnih tvari, ili uzrokujući požare, eksplozije ili poplave čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;
 - (h)ometanjem ili prekidanjem snabdijevanja vodom, strujom ili bilo kojim drugim osnovnim prirodnim resursom čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;
 - (i)prijetnjama počinjenja bilo kojeg od djela navedenih pod tačkama od (a) do (h);
 - (j) upravljanjem terorističkom grupom;
 - (k)učestvovanjem u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pribavljanje podataka ili materijalnih izvora, ili finansiranje njezinih aktivnosti na bilo koji način uz punu svijest o tome da će takvo učestvovanje doprinijeti krivičnoj djelatnosti grupe;
 - (l)nezakonitim ometanjem sistema ili prijetnjom da će se počiniti nezakonito ometanje sistema, kako je navedeno u članu 4. Direktive 2013/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta (*) u slučajevima u kojima se primjenjuje Član 9. stav 3. tačka (b) ili (c) te direktive i nezakonito ometanje podataka ili prijetnja da će se počiniti nezakonito ometanje podataka, kako je navedeno u članu 5. te direktive u slučajevima u kojima se primjenjuje Član 9. stav 4. tačka (c) te direktive;
- (j),teroristička grupa' znači strukturisana grupa koja se sastoji od više od dvije osobe, koja je osnovana u određenom razdoblju i djeluje složno s ciljem počinjenja terorističkih djela. „Strukturisana grupa' znači grupa koja nije nasumice osnovana za neposredno počinjenje terorističkog djela i koja ne mora imati formalno definisane uloge za svoje članove, stalno članstvo ni izgrađenu strukturu;
- (k),biti vlasnik pravnog lica, grupe ili subjekta' znači posjedovati 50 % ili više vlasničkih prava ili većinski udio u pravnom licu, grupi ili subjektu;
- (l),kontrola' nad pravnim licem, grupom ili subjektom znači, ali nije ograničena na sljedeće:
- i.pravo na ili ovlast za imenovanje ili smjenjivanje većine članova administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela takve pravnog lica, grupe ili subjekta;

- ii.imenovanje, isključivo na osnovu korištenja nečijih glasačkih prava, većine članova administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela nekog pravnog lica, grupe ili subjekta koji su obnašali dužnost u ovoj i prošloj finansijskoj godini;
- iii.samostalna kontrola temeljem sporazuma s ostalim dioničarima u nekoj pravnom licu, grupi ili subjektu, ili s članovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta, nad većinom glasačkih prava dioničara ili članova u toj pravnom licu, grupi ili subjektu;
- iv.pravo na ostvarivanje dominantnog uticaja na neku nekog pravnog lica, grupu ili subjekt na osnovu sporazuma zaključenog s tom pravnom licem, grupom ili subjektom, ili na osnovu odredbe u memorandumu ili statutu te pravnog lica, grupe ili subjekta, gdje pravo kojim je uređena ta nekog pravnog lica, grupa ili subjekt, dozvoljava da ta nekog pravnog lica, grupa ili subjekt bude predmetom takvog sporazuma ili odredbe;
- v.ovlast za *de facto* ostvarivanje prava vladajućeg uticaja iz tačke (d), bez da se bude nositelj tog prava;
- vi.pravo na korištenje cjelokupne ili djelimične imovine nekog pravnog lica, grupe ili subjekta;
- vii.upravljanje poslovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta na jedinstvenim osnovama, dok se istodobno objavljuju konsolidovana izvještaje;
- viii.solidarno preuzimanje finansijskih obaveza nekog pravnog lica, grupe ili subjekta ili pružanje jamstava toj pravnom licu, grupi ili subjektu.

(⁴) Direktiva 2013/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. avgusta 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2005/222/PUP (SL L 218, 14.8.2013., str. 8., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj>).";

2.Član 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 2.

1. Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, u posjedu ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata s popisa u prilogima II. i III.
2. Nikakva finansijska sredstva ili ekonomski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, direktno ili indirektno, fizičkim ili pravnim licima, grupama ili subjektima s popisa u prilogima II. i III. ni u njihovu korist.
3. Prilog II. sadržava popis fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata koji su počinili ili su pokušali počiniti teroristička djela, koji u njima učestvuju ili pomažu u njihovu počinjenju i u vezi s kojima je nadležno tijelo donijelo odluku iz stava 4.
4. Popis u Prilogu II. sastavlja se na osnovu točnih podataka ili materijala iz odgovarajuće dokumentacije koji upućuju na to da je u vezi s tim fizičkim ili pravnim licima, grupama i subjektima nadležno tijelo donijelo odluku o pokretanju istrage ili kaznenog progona za terorističko djelo, pokušaj počinjenja, učestvovanje ili pomaganje u počinjenju takvog djela, na osnovu ozbiljnih i vjerodostojnih dokaza ili indicija ili na osnovu osude za takva djela.

5. Za potrebe stava 4., „nadležno tijelo“ znači pravosudno tijelo ili, ako pravosudna tijela nisu nadležna za područje obuhvaćeno tom stavku, ekvivalentno tijelo nadležno za to područje.

6. Prilog III. uključuje:

- (a) pravna lica, grupe ili subjekte koji su u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom jedne ili više fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata s popisa u Prilogu II.;
- (b) fizička ili pravna lica, grupe ili subjekte koje djeluju u ime ili po nalogu jedne ili više fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata s popisa u Prilogu II.;
- (c) vodeće članove pravnih lica, grupa ili subjekata s popisa u Prilogu II.;
- (d) fizička ili pravna lica, grupe ili subjekte koji su povezani s fizičkim ili pravnim licima, grupama ili subjektima s popisa u Prilogu II., među ostalim tako što:
 - i. učestvuju u finansiranju terorističkih djela koje su počinile fizičke ili pravno lice, grupe ili subjekti s popisa u Prilogu II. ili počinjenih u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
 - ii. učestvuju u planiranju, pomaganju u počinjenju, pripremi ili počinjenju terorističkih djela koje su počinile fizičke ili pravno lice, grupe ili subjekti s popisa u Prilogu II. ili počinjenih u suradnji s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili kao podrška njima;
 - iii. pružaju ili primaju terorističku obuku, kao što su upute za korištenje oružja, eksplozivnih naprava ili drugih metoda ili tehnologija, u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata s popisa u Prilogu II.;
 - iv. učestvuju u regrutovanju u korist fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata za potrebe planiranja, olakšavanja, pripreme ili počinjenja terorističkih djela s popisa u Prilogu II.”

;

3. umeću se sljedeći članovi:

„Član 2.a

1. Izuzetno od člana 2. st. 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su ta finansijska sredstva ili ti ekonomski izvori:

- (a) potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata iz priloga II. i III. i uzdržavanih članova porodica tih fizičkih lica, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te naknade za javne komunalne usluge;
- (b) namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova za pružanje pravnih usluga;

- (c) namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili naknada za usluge redovne pohrane ili čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora;
 - (d) potrebni za izvanredne troškove, pod uslovom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dvije sedmice prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima na osnovu kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje; ili
 - (e) namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena službenim potrebama diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.
2. Predmetna država članica dužna je u roku od dvije sedmice od izdavanja odobrenja izvijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu stava 1.

Član 2.b

1. Izuzetno od člana 2. stava 1. nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi:
- (a) finansijska sredstva ili ekonomski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt iz člana 2. uvršteni na popis iz Priloga II. ili Priloga III. ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici, na taj datum ili poslije tog datuma;
 - (b) finansijska sredstva ili ekonomski izvori upotrijebit će se isključivo za namirenje tražbina koje su takvom odlukom osigurane ili priznate kao valjane, uz ograničenja određena primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve tražbine;
 - (c) odluka nije u korist fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekta s popisa u Prilogu II. ili Prilogu III.; i
 - (d) priznavanje odluke nije protivno javnom poretку predmetne države članice.
2. Predmetna država članica dužna je u roku od dvije sedmice od izdavanja odobrenja izvijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu stava 1.

Član 2.c

1. Izuzetno od člana 2. stava 1. i pod uslovom da za fizičku ili pravnu osobu, grupu ili subjekt s popisa u Prilogu II. ili Prilogu III. dospije plaćanje na osnovu ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obaveze koju su preuzeli prije datuma na koji su ta fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili taj subjekt uvršteni na popis u Prilogu II. ili Prilogu III., nadležna tijela mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovom da je predmetno nadležno tijelo utvrdilo:

(a) da će finansijska sredstva ili ekonomske izvore za plaćanje upotrijebiti fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt s popisa u Prilogu II. ili Prilogu III.; i

(b) da plaćanje nije u suprotnosti s članom 2. stavom 2.

2. Predmetna država članica dužna je u roku od dvije sedmice od izdavanja odobrenja izvijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu stava 1.”

;

4. Član 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 3.

1. Zabranjuje se svjesno ili namjerno učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaznje zabrana iz ove Regulative.

2. Svaka obrada ličnih podataka provodi se u skladu s ovom Regulativom, uredbama (EU) 2016/679 i (EU) 2018/1725 te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za primjenu ove Regulative.”

;

5. Član 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 4.

1. Fizičke i pravnog lica, grupe i subjekti obavezni su:

(a) nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili u kojoj se nalaze odmah priopćiti sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Regulative, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s članom 2. stavom 1., i takve informacije direktno ili preko države članice proslijediti Komisiji; i

(b) sarađivati s nadležnim tijelom pri svim provjerama informacija iz tačke (a).

2. Obveza iz stava 1. primjenjuje se podložno nacionalnim pravilima o povjerljivosti informacija kojima raspolažu pravosudna tijela i u skladu s poštovanjem povjerljivosti komunikacije između advokata i njihovih klijenata zajamčene članom 7. Povelje Evropske unije o temeljnim pravima. Takva komunikacija za te potrebe uključuje komunikaciju koja se odnosi na pravne savjete koje pružaju drugi certificirani stručnjaci koji su u skladu s nacionalnim pravom ovlašteni zastupati stranku u sudskim postupcima, u mjeri u kojoj se takvo pravno savjetovanje pruža u vezi s tekućim ili budućim sudskim postupcima.

3. Sve dodatne informacije koje Komisija direktno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

4. Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim članom koriste se samo u svrhu za koju su dostavljene ili primljene.

5. Nadležna tijela država članica, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva, carinska tijela u smislu Regulative (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta ^{(*)2}, nadležna tijela u smislu Regulative (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta ^{(*)3}, Direktive

(EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Savjeta ^{(*)4}) i Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta ^{(*)5}), kao i administratori službenih registara u koje su upisane fizičke osobe, pravnog lica, grupe i subjekti te nepokretna ili pokretna imovina, bez odgode obrađuju i razmjenjuju informacije, uključujući lične podatke i, prema potrebi, informacije iz stava 1. ovog člana, s drugim nadležnim tijelima svoje države članice, ostalih država članica i s Komisijom, ako su takva obrada i razmjena potrebne za obavljanje zadaća tijela koje obrađuje informacije ili tijela koje prima informacije u skladu s ovom Regulativom, a posebno kad otkriju slučajeve kršenja ili zaobilaženja ili pokušaja kršenja ili zaobilaženja zabrana utvrđenih u ovoj Regulativi.

^{(*)2} REGULATIVA (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. oktobra 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)."

^{(*)3} REGULATIVA (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. juna 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Regulative (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>)."

^{(*)4} Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjeni Regulative (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

^{(*)5} Direktiva 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o tržištu finansijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).";"

6.Član 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 5.

1. Članom 2. stavom 2. ne sprečava se finansijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune prime finansijska sredstva koja u korist fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekta s popisa doznače treće strane, pod uslovom da se zamrzne i svaki takav priliv na te račune. Finansijska ili kreditna institucija dužna je bez odgode izvijestiti relevantno nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji.

2. Član 2. stav 2. ne primjenjuje se na prilive na zamrznute račune:

(a) kamata ili drugih prihoda po tim računima;

(b) plaćanja dospjelih na osnovu ugovorâ, sporazumâ ili obaveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma na koji su fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt iz člana 2. uvršteni na popis u Prilogu II. ili Prilogu III.; ili

(c) plaćanja dospjelih na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u državi članici ili izvršivih u predmetnoj državi članici,

pod uslovom da se sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznu u skladu s članom 2. stavom 1."

;

7.Član 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 6.

1. Član 2. st. 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za pravodobnu isporuku humanitarne pomoći ili za druge aktivnosti kojima se podmiruju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

- (a) Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;
- (b) međunarodne organizacije;
- (c) humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;
- (d) bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za zaštitu izbjeglica, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;
- (e) organizacije i agencije kojima je Unija izdala sertifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica sertifikovala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;
- (f) specijalizovane agencije država članica;
- (g) zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili implementacioni partneri subjekata navedenih u tačkama od (a) do (f) ako djeluju u tom svojstvu.

2. Ne dovodeći u pitanje stav 1. i izuzetno od člana 2. st. 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su ta finansijska sredstva ili ekonomski izvori potrebni da se osigura pravodobna isporuka humanitarne pomoći ili za druge aktivnosti kojima se podmiruju osnovne ljudske potrebe.

3. Ako u roku od pet radnih dana od datuma primitka zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 2. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest o dodatnom vremenu, smatra se da je to odobrenje izdano.

4. Ta država članica dužna je obavijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na osnovu stava 2. u roku od četiri tjedna od dodjele odobrenja.

5. Stavci 1. i 2. preispituju se barem svaka 24 mjeseca ili na hitni zahtjev države članice, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili Komisije zbog bitne promjene okolnosti.

6. Stav 1. primjenjuje se do 22. februara 2027.”

;

8. umeću se sljedeći članovi:

„Član 6.a

1. Zamrzavanjem ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo postupanje u skladu s ovom

Regulativom ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekta koji ih provode ni njihovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje ili zadržavanje finansijskih sredstava i ekonomskih izvora posljedica nemara.

2. Postupanjem fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdani razlog sumnjati da će svojim postupanjem prekršiti mjere utvrđene u ovoj Regulativi.

Član 6.b

1. Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cjelosti ili djelimično, uticale mjere određene ovom Regulativom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, na primjer zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jamstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, naročito finansijskog jamstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) fizičke ili pravnog lica, grupe ili subjekti s popisa u Prilogu II. ili Prilogu III.;

(b) fizička ili nekog pravnog lica, grupa ili subjekt koji djeluju preko jedne od fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata iz tačke (a) ili u njihovo ime.

2. U postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavom 1. na fizičkoj je ili pravnom licu, grupi ili subjektu koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3. Ovim se članom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata iz stava 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obaveza u skladu s ovom Regulativom.”

;

9.Član 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 7.

1. Savjet mijenja priloge II. i III. na osnovu odluka koje je Savjet donijelo u vezi s priložima I. i II. Odluci Savjeta (ZVBP) 2026/455 (*).

2. Savjet odluku iz stava 1., uključujući razloge za uvrštenje na popis, dostavlja predmetnoj fizičkoj ili pravnom licu, grupi ili predmetnom subjektu ako je adresa poznata, a ako adresa nije poznata, u *Službenom listu Evropske unije* objavljuje obavijest o toj odluci i u oba slučaja toj fizičkoj ili pravnom licu, grupi ili tom subjektu pruža mogućnost očitovanja.

3. Ako se podnesu očitovanja ili iznesu važni novi dokazi, Savjet na osnovu očitovanja ili dostavljenih novih dokaza i drugih relevantnih informacija preispituje svoju odluku i zbog toga može izmijeniti priloge II. i III. u skladu s postupkom iz stava 1. Fizička ili nekog pravnog lica obavještava se o ishodu tog preispitivanja.

4. Komisija mijenja Prilog I. na osnovu informacija koje dostave države članice.

(*) Odluka Savjeta (ZVBP) 2026/455 od 26. februara 2026. o mjerama ograničavanja za borbu protiv terorizma, stavljanju izvan snage Člana 2., 3. i 3.a Zajedničkog pozicije Savjeta 2001/931/ZVBP o primjeni posebnih mjera

u borbi protiv terorizma i stavljanju izvan snage Odluke (ZVBP) 2025/1577 i Odluke (ZVBP) 2026/421 (SL L, 2026/455, 26.2.2026., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj>);"

10.umeće se sljedeći Član:

„Član 7.a

Prilozi II. i III. sadržavaju informacije potrebne za utvrđivanje identiteta predmetnih fizičkih ili pravnih lica, grupa ili subjekata ako su te informacije dostupne. Kad je riječ o fizičkim osobama, takve informacije mogu uključivati: imena i lažna imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj putovnice i lične iskaznice; pol; adresu, ako je poznata; i funkciju ili zanimanje. Takve informacije o pravnim licima, grupama ili subjektima mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto poslovanja."

;

11.Član 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 8.

1. Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima na osnovu ove Regulative i razmjenjuju sve druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Regulativom, a posebno informacije o:

(a) finansijskim sredstvima zamrznutima u skladu s članom 2. i odobrenjima izdanim na osnovu odstupanja iz ove Regulative;

(b) kršenjima i teškoćama u provedbi te presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2. Države članice dužne su odmah izvijestiti jedna drugu i Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Regulative."

;

12.umeću se sljedeći članovi:

„Član 8.a

1. Savjet, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik') mogu obrađivati lične podatke radi obavljanja svojih zadaća na osnovu ove Regulative. Te zadaće uključuju:

(a) u pogledu Savjeta, pripremu i izmjenu priloga II. i III.;

(b) u pogledu Visokog predstavnika, pripremu izmjena priloga II. i III.; i

(c) u pogledu Komisije:

i. dodavanje sadržaja priloga II. i III. na elektronički, konsolidirani popis fizičkih i pravnih lica, grupa i subjekata koji podliježu finansijskim sankcijama Unije i na interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti;

ii.obradu informacija o učinku mjera iz ove Regulative, kao što su vrijednost zamrznutih finansijskih sredstava i informacija o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2. Za potrebe ove Regulative, Savjet, Komisija i Visoki predstavnik određuju se ‚voditeljem obrade‘ u smislu člana 3. tačke 8. Regulative (EU) 2018/1725 u vezi s aktivnostima obrade potrebnima za izvršenje zadaća iz stava 1.

Član 8.b

1. Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Regulative i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga I. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga I.

2. Države članice dužne su nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odgode obavijestiti Komisiju o svojim nadležnim tijelima, njihovim podacima za kontakt i svim naknadnim izmjenama.

3. Ako je ovom Regulativom utvrđena obaveza da se Komisiju obavijesti, izvijesti ili da se s njom na drugi način komunicira, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu I.

Član 8.c

Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovom Regulativom koriste se samo u svrhu za koju su dostavljene ili primljene.”

;

13.Član 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 9.

1. Države članice utvrđuju pravila o sankcijama, uključujući, prema potrebi, kaznene sankcije, za kršenja odredaba ove Regulative i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice predviđaju i odgovarajuće mjere oduzimanja imovinske koristi ostvarene takvim kršenjima.

2. Države članice dužne su nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odgode izvijestiti Komisiju o pravilima iz stava 1. i o svim naknadnim izmjenama.”

;

14.Član 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 10.

Ova se REGULATIVA primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

- (b)u svim vazduhoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom neke države članice;
- (c)na sve fizičke osobe unutar ili izvan područja Unije koje su državljani neke države članice;
- (d)na sve pravnog lica, grupe ili subjekte unutar ili izvan područja Unije koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom neke države članice;
- (e)na sve pravnog lica, grupe ili subjekte u vezi s bilo kojim poslom koji se u cjelosti ili djelimično obavlja u Uniji.”

;

15. Član 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 11.

Ova REGULATIVA stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Evropske unije*.”

- ;
- 16. Prilog se zamjenjuje tekstem iz Priloga I. ovoj Regulativi;
 - 17. Prilog II. dodaje se u skladu s Prilogom II. ovoj Regulativi;
 - 18. Prilog III. dodaje se u skladu s Prilogom III. ovoj Regulativi.

Član 2.

Implementaciona REGULATIVA (EU) 2025/1578 i Implementaciona REGULATIVA (EU) 2026/420 stavljaju se izvan snage.

Član 3.

Ova REGULATIVA stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova je REGULATIVA u cjelosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Briselu 26. februara 2026.

Za Savjet
Predsjednik
M. DAMIANOS

[Prilozi](#)